

«Норуот
куүнэ —
көмүөл
куүнэ!»

ЭНГСИЭЛИ

1935 сүл алтынны 5
күнүгөр төрүттэммитэ

Нам улууңун ханыата

2011 сүл
Ахсынны
28 күнэ
Сэрэд № 161-162
(10589)

БЭБЭҮЭ... БҮГҮН... САРСЫН...

Улуус баылыгын мунниаыттан бэлиэтээнийнэр

ИДЬО начальнига Р.А. Седа-
лицев инициаторын эрдэнийн
Намга Горнайтан ГАИ сотрудниктара
кэлэн үлэлийн сүлдьбэллар. Роман
Александрович сүлгэ води-
тельской культуры намынаын
тухуунан инициатор.

Тохсуннүү 9 күнүттэн 3 со-
трудник Хотугу Осётияа сүл
ангарыгар командировкаа ба-
раллар. Тохсуннүүгээ полиция
үлэхтээрин 4 күннээх колле-
гиятаа буулуваа.

* * *

Банаарынай сулууспа на-
чальнига И.В. Колпашников 4
күннээх сүлгэ түмүктүүр мун-
ниахаа сүлдьбэйт. Этэрээк-
кэ санаа массынаа ылбыттар.
Бырааыннык күннэригээр
сүлгэ түүрээ үлэхтээр
куүнхүрдүллүбүт варианынан
улэхтээр.

ОГПИ начальнига Н.А. Пар-
ников сүлгэ түмүктүүр мун-
ниахаа ылбыттар. Нам улуунаа көрдөрүүтээ орто
— онус миэстээ тахсыбыт.
Быйыл баарага 6 кини өлбүт,
былдырын 2 этээ. Санга дыыл
бырааынныгыа ытыллар
объектара бэрэбизэркэлэнэл-
лэр, оскуулалар, десадтар 80
бырыннаннаа сүбүлэхийн ыл-
быттар, куулуптар бытааннаар.

* * *

ОдьКХ тохсуннүү 1 күнүттэн
улуус билигигээр кириэн му-
ниципальний статусаах буолар.
* * *

Ааспыт нэдиэлээж Мод-
дукка тыа ханаайыстыбатын
үлэхтээрин сүлгэ түмүктүүр
күннээр уонна Санга дыллааы
бырааыннык тараа бу-

олбут. Улэниттэр үгүс
наажаадаларынан бэлиэтэ-
миттэр. 15 кини араас номи-
нациялар ханаайыннарынан
буолбуттар.

* * *

Тохсуннүү 26 күнүттэн «Нам
улуунаа» МТ дъяналтатыгар
дьүүнүүрүүстүба олохто-
нор. Бары тэрилтэлэргэ эмээ
дьүүнүүрүүстүба олохтууллары-
гар сорудахтанна.

* * *

Ааспыт нэдиэлээж улуус
банаарыг А.И. Ильин СР Пре-
зиденэ Е.А. Борисовынныг
муниципальний ылбыт.
Мунниахаа сүлдьбэйт түмүктэрийн
дъяналталарага гражданнаар эти-
лээрин ода. тухуунан кэпсэтил-
либ.

Бэлиэтэнэ В. РЫКУНОВА

„АВТОБУСТАНАН АБЫРАННЫБЫТ!”

автобуска олорон айаннааын
кыннанын кыннанын
диэн, пассажирдар баа

бааллар. Автобус кондуктора
суюх, онон суюппар айан ичин
төлөбүрүү байэтэ хонтурууллаан
хомийар. Кини элбээж төлөөбөккө тахсан бараач-
чи, бийтэр харчын оннугар
тимэй да бээрээчилээр
суюх буолбатахтар эбйт
(хаартыскаа). Манынк
общественнай транспорка
таксыталыр бээрүүтээ
суюх банаарын майтыхылар
билингни бэйээ-бэйэбий-
тигээр сүньяммыт биир
сүрэклэлээ дийтэхинэ
сүньяммыт суюх.

— Бээрүүтээ суюх
банаарын ордук улахан
оюулжар тахсар. От-
тон кыра саастаахтар,
төттөрүүн олус бэ-
рээдэктээхтар уонна
чиэнинэйдэр. Дьонгно
утуруттэрэн алжас
төлөөбөккө тахсан хаа-
лаллар. Онтуларын сарсын-
гар авалан төлүүллэр. Манынк
банаарын биллэн туур, үердэр
эрэ, — диэн суюппар санаатын
улзастэр. Оттон банаарын суюл-
тата сүпүртэх харчылары, омук
быттархайдаарын муннан кэнни-
ки музей тэрниээн дийн, быйыл
34-с сүлгэ суюппардыр уопут-
таахынтааччы В. Сыромятников
кулэн кэбийнэр.

Энэлийнээс бу абыралла-
хан аяннанын санаал-
лаллар. Онтуларын сарсын-
гар авалан төлүүллэр. Манынк
банаарын биллэн туур, үердэр
эрэ, — диэн суюппар санаатын
улзастэр. Оттон банаарын суюл-
тата сүпүртэх харчылары, омук
быттархайдаарын муннан кэнни-
ки музей тэрниээн дийн, быйыл
34-с сүлгэ суюппардыр уопут-
таахынтааччы В. Сыромятников
кулэн кэбийнэр.

Автобуска суюппарынан В.В.
Сыромятников үлэлийр. Элэх-
кэй майтыхылаа, болдомтоо
суюппары аяннанын санаал-
лаллар. Онтуларын сарсын-
гар авалан төлүүллэр. Манынк
банаарын биллэн туур, үердэр
эрэ, — диэн суюппар санаатын
улзастэр. Оттон банаарын суюл-
тата сүпүртэх харчылары, омук
быттархайдаарын муннан кэнни-
ки музей тэрниээн дийн, быйыл
34-с сүлгэ суюппардыр уопут-
таахынтааччы В. Сыромятников
кулэн кэбийнэр.

Автобуска суюппарынан В.В.
Сыромятников үлэлийр. Элэх-
кэй майтыхылаа, болдомтоо
суюппары аяннанын санаал-
лаллар. Онтуларын сарсын-
гар авалан төлүүллэр. Манынк
банаарын биллэн туур, үердэр
эрэ, — диэн суюппар санаатын
улзастэр. Оттон банаарын суюл-
тата сүпүртэх харчылары, омук
быттархайдаарын муннан кэнни-
ки музей тэрниээн дийн, быйыл
34-с сүлгэ суюппардыр уопут-
таахынтааччы В. Сыромятников
кулэн кэбийнэр.

Сибирээдээр сүрэхэнэйн
автобус кыра буолан, олорор
миэстээ айынайын, пассажирдар
салонгаа испин-
скэ маын курдук ыга симсэн
оюулун-уруулун турган эрэн
айаныныллара буолар. Ордук
сарсыарда тобус-толору киин
ыгыллан анныйын, утруунуу
кытаанаа сааланар эбйт. Онон

сирабэттер. Сырьы, айан хаачы-
стыбатын киннэн хонтуруулла-
нан тутуүлларын ейдүүллэр,
үлэтийн сянаалыллар. Кинилэр
ортолоругар бэрээдээгээ суюх ар-
гыстар эмээ бааллар. Холубара,
босх айаныны сатыр адьы-
натаахтар кестүтэлийллэр.
Эбэтэр былдырыгы харчыны, ол
быныгыраа омук быттархай
хаачтынан төлөөччүлэр

Л. УВАРОВСКАЯ

Ас-тангас халаантан түспэл

Бу күннээрээ Үедэйгэ урбаан-
нынниттар түмсүүлэрин салайаач-
чынта И.Н. Шестаков обществен-
ний баанынныг үлээж киллээрд.
2005 сүлтан баанынк ёнготүнэн
тухаммакка олорбут нэхилиэж

уунан хааччыай тимир көлөтө
суюх буолан үгүс мохоллору
корсүбүтээ. Быйыл сайн олохто-
ох улбут Новгородов Владимир
Иванович бизнес-былаанын
көмүсээн урбаанийт аатын
ылан, водовоз массынаны бэйэ-
тэ тантан онгорон, нэхилиэннээн,

ҮӨДЭЙГЭ УРБААН САЙДАР

олохтоохторо үөрүүлэрэ уонна
махталлара улахан.

Иван Николаевич урбаан-
ныттын банаарын төрөөбүт
нэхилиэгин сайдытын тухугар
кэсскиллээх үлэни ыттар. Сэ-
мэй, холку майгытынан дью-
нуу кытта уопсай тылы булан,
нэхилиэж банаарыгын С.В. Ядре-
ев өйөбүлүнэн предпринима-
теллэр түмсүүлэрин тэрийн
үлэллээр. Дьону-сэргэни үлэ ми-
зэтэтийн хааччыы кини биир
сүрүүн соругунаан буолар. Бэйтээ
дьоюс мааанынаах, сай-
нын мини-пекаря үлэллээн
нэхилиэннээн килизбинэн,
бүрдүк аянаан хааччыай. Ону
таанын санаа сааланаан эрээр
предпринимателлэрэг күүс-
кеме буолар, сүбэ-ама биэрээр.
Нэхилиэж хас да сүл ихэр

Е.А. ЭВЕРСТОВА

Хайдах олордугут, ыаллар?

Былыр-былырьгыттан Бөтүнг
нэхилиэгэ олоо умсулджаанах
абылангар ыалларыт эр санаала-
ах, хохон дьон төрөөн-үескээн
олорбут түэлбэлэр. Кинилэр
үтүү үгэстэрийн кэнчээри ыч-
ченнээр утумнаан, тэнитэн,

«Бастын тэрилтээ» — «Сардана»
ово садын колектив (сал. Н.С.
Софронова), «Бастын түүлбээ»
— «Сэргэлээх» түүлбээ (сал. М.Д.
Уваровская), «Бастын баанынай
ханаайыстыба» — «Шмидт» б/х
(сал. Г.Г. Уваровской), «Бастын
спортсмен» — Ю.В. Эверстов,
«Бастын общественник» — Д.К.

НЭХИЛИЭКПИТ КҮНЧҮР ТҮМСЭН

сайннаан үлэлии-хамсыы
сылдьаллар. Ол курдук «Бөтүнг
нэхилиэгэ» муниципальний тээ-
риллии бааныннын иккис сы-
ллын таанаарылаахтык Михаил
Васильевич Макаров үлэлии. Эдэр
эрчимнээх салайааччы
нэхилиэгин дьонун-сэргэтийн
бийр өйт-санаа түмэр, бигрэ
буолары ситиэр сяаллаа угс
тэрээхинэрийн бэйтээ бынччы
кыттан көүүлүүр. Оннук биир
тэрээхининэхин ахсынны 17 күнэ
нэхилиэж күнүнэн биллэрилли-
бите буолар.

Бу күн «Айылгы» сайннаан
кинигээр нэхилиэж тэрилтээлээ-
рин, нэхилиэж баанынга отчу-
оттарынан ихиттибит. Михаил
Васильевич сяаллаа түмэр, бигрэ
буолары ситиэр сяаллаа угс
тэрээхинэрийн бэйтээ бынччы
кыттан көүүлүүр. Оннук биир
тэрээхининэхин ахсынны 17 күнэ
нэхилиэж күнүнэн биллэрилли-
бите буолар.

Ааспыт сүл түмүгүнэн олох-
томмут номинациялар кыайы-
лаахтарыг туюу суруктары
уонна бириистэри туттарын бу-
олла. Ол курдук «Бастын ыччат»
— М.В. Сивцева, «Истин дыиэ
кэргэн» — Е.Н., Н.С. Суздаловтар,

Прядезникова, «Бастын ти-
эрэгэн» — М.Е., М.П. Сивцевтэр,
«Бөтүнг нэхилиэгэ сайдыгыг
кылааттарын ихин» — В.К. Алек-
сеев, Е.Е. Лукин кыайылаах-
тарынан буоллудар. Маны сэргэ
нэхилиэж олбор активнейдых
кыттар дьоммут-сэргэбите Мах-
тал суруктарынан, бириистэри-
нэн наацаадалланылар.

Сааладаа мустубут олохтоох-
тор, ыалдьыттар Таллан Бүрэ
аатын орто оскуулаа соцпе-
дагога Л.В. Михайловаа «Улу-
ус ытых киитэ» урдуук аат
ингэриллибите сэргийн
иинтиллэр. Бу наацааданы ул-
ус ытыхын солбуйяаччы С.П.
Ядрихинской туттарда.

Ахсынны 4 күнүнэр ытыхыл-
лыбыт нэхилиэж депутаттарын
бынбарыгар дьон-сэргэйтээлийн
ылан кыайыбыт 11 нэхилиэж
сэбиетин депутаттарыг дас-
табырыанылары, зиактары
үөрүүлээх бынччыга-майгыга
муниципальний тэриллии бын-
барыгар хамынайыттин пред-
седатэлэ В.С. Колесова туттарда.
Бу кийнэни нэхилиэж талаанна-
ахтара истиг-иинрэх ыраллары,
үнкүүлэрэ сэтиэрэн-хоторон
бирийдилэр.

В.КОЛЕСОВА,
олохтоох библиотека
сэбиэдэсэйэ

**Спорт – дъуулур,
спорт – тулуур**

Сыл ахсын ытыллар «Золотой Заяц» инбэлийтэр но- руоттар икки ардыларынааыз

көмүс мэтээли, оттон П. Егорова (Дьюкууский) бодибилдингга бу- руонса мэтээли ылллыбыт.

Намтсан икки киши Хатын Арыы нэхилиэгиттэн ытын- ныбыт. Г.А. Макаров армспор-

СИТИЙИ КЫНАТТАНАН



турнирдарыгар Москваада Саха сириттэн ВОИ республикатааы салаатын председателэл П.И. Алексеева салайааччылаах 11 кишилээх хамаандан баран кэллибит. Күрэхтэний ахсынны 11-13 күннэригэр армспорка, бодибилдингга уонна гирир анныытыггар ыйяаынан арахсан буолла. Барыта 15 хамаандан, 180 спортсмен ытыннылар.

Түмүккэ Саха сирин хамаандатын үнүс миэстэ буолан кубок ылллыбыт, барыта 15 мэтээли илдээ кэллибит. Ньургуйанаа Тихонова (Ньурба) армспорка икки мэтээли уонна биир именной мэтээли ылла. М.В. Алексеева (Мэнэ-Хангалас) түрт мэтээли, В.П. Никитин (Мэнэ-Хангалас) биир мэтээли, Т.И. Михайлова (Бүлүү) икки мэтээли армспорка ылллылар. М.Д. Литвинова армспорка үс мэтээли уонна бодибилдингга үрүн

ка уонна бодибилдингга ыттан бириистэх миэстэн ылла. Күрэхтэний кэмгээр «Бэс Чагда» санаторийга сыйтан синьнаныбыт, эмтэннибит.

Күрэхтэхэе баарыбытыгар көмөлөспүт «Копиртехсервис» ген. директорыгар Никифоров А.Т., «Муус Хайа», «Чистая вода» ген. директорыгар Иванов Е.П., Хатын Арыы нэхилиэгин баылыгар Слепцов Ю.И., Ольжий ГУП директорыгар Игнатьев Н.В., «Хатынчаана» МДОУ сэбиэдиссэй Шумилова А.С., путевкабытын чэлчэтийлээх ыларбытыгар көмөлөспүт Корнилова У.И. уонна бары көмөлөспүт аймахтарбытыгар, табаарыстарбытыгар махтанаа- быт, ытаанах доруобуяны, ситиийилэри баараа- быт.

М.Д. ЛИТВИНОВА

Хаартыскаа: М.Д. Литвинова, Г.А. Макаров

Бэлиэ тутэн

САГА БАҮЛҮҮК

САГА ДЫЭБЭ

Ахсынны 24 күнүгээр Партизан нэхилиэгин баылыгынан талыллыбыт А.Н. Зырянов дуоңунаңыгар кириитин инаугурацията буолла. Эдэр баылык үерүүтүн үллэстэ улуус баылыгы А.И. Ильин, нэхилиэктэр баылыктара, улуус тэрилтэлэрин салайааччыла- ра, дыиз кэргэнэ о.да. кэлбигиттэр.

Нэхилиэктэр баылыктара санга анаммыт коллегаларыгар истинг эвэрдээ тылларын этэн турган сүбээ-ама, көмө буолуох- пүт дин эрэннэридилэр. Алексей Николаевич бу нэхилиэккэ ахсыс баылыгынан буолар. Кини иннинэ 17 сүл устата баылыгынан үлэлэбэйт В.Г. Алексеев үэртэн-такайан тааарбыт кишигээр түүсээ кэтэр баылык бэлиэтин туттарда уонна нэхилиэж Бочуутун кинигэтийн бээрдэ.

Бу күн Партизан нэхилиэгин дьаалтатын санга туттуллубут дыиэтин арьйы буолла. Дыиз үлээж киирбитеин туонулуур лиэнтэни улуус баылыгы А.И. Ильин, Партизан урук- ку баылыгы В.Г. Алексеев, санга баылык А.Н. Зырянов быстылар. Онон санга баылык санга дыизээ үлэлиир буолбу- туттан мустубут дьон үердүлэр- кеттүүлэр.

В. РЫКУНОВА

Күннэтэ көрөр дьоммут

Биңиги бүгүн кэпсииргэ хо- лонор кишибит Иванов Валерий Иннокентьевич дин. Айылбаттан билээ-кестэ сатаабат, бэрт судургу, көнө майгылаах, үлэлиирийн эрэ билэр киши динэнэн, биир тылынан, этэн кэбийнэхпитин сөл. Ол эрээри, ч, биир-биир саас-

СИР ОНОҮҮТҮН УУН

сааынан кэпсияххэ.

Валерий Инно- кентьевич күн сирин Мэнэ-Хангаласка 1946 сүл ахсынны аам-даадаа тымны- бытыг гар көрсүбүтэ. Төв эбита буолла, оччолорго Валера дин аат сахаларга сочко тарбамматах ээ буолан баран, Валера дин аатыран хаалбыт. Төнгүлүү оскуолатын кэннит- тэн бэйэтин баа- яттуун Герой Поповаатынан совхозка

үлэлээн бунар-хатар, ханык да үлээтэн толлон турбат киши буола улаатар. Кэлин тракторист курсун бүтээрэй, автогрейдерист IV разрядын туттараар, III кылаастаах тракторист буолар. Улуунын тэрилтэлэригээр, «Сельхозтехника» үлэлиир. Дыльда хан эдэр кини ханна аялбатаа баарай, аны 1978 с. Нам улуунун М. Аммосов аатынан совхоз үлэнтэе буолан хаалар. Дээ, мантан сафаланар кини үлэтийн уүн биографиятаа. Ханна да үлэлэтийн, совхозка, «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», кини тракторын урууллын ынкыткыбатыа. Биир үлээж, буолан баран тракторийнан, манынк уүнүнүк үлэлэбэйт кишини көрсө илүүлж. Дээ, салайбатын сандаа ыннаах, энчирэбэйт иниирдээх кини дистэйн. Кыннынны, сайынны сайрын көнө сэлдэн, тымнынны вагоннарынан, сайын ыам бырдаа ортолуун баа-ына си- рин астарытаа, ону дэхсилэнинэ бу хохуун уолаттар санылдыгын туспээр. Оччолорго мех- колонна начальника Окороков

турабыт. Бу оччолорго улахан ытайыны этэ. Мехколонна тракто- ристарын үлээ бу- оларын киши барытаа өйдүүрэ. Контоен Ни- колай Афанасьевич, Иванов Николай Ин- нокентьевич, Олесов Михаил Львович, Иванов Валерий Иннокен- тьевич, Говоров Виктор Егорович, бу сир оноүүтүн дынгнээх маастардаа этилэр. Ити биригээдээвэ Таасаа абынаан,

Салбанан,

Маймаанан, Түбэнэн сүл аайы 300-350 га сир оноүүллара. Уолаттар, ол инигэр Валерий Ин- нокентьевич соцкуоталынын ытайылаахтара ааты сүкпүттээрээ.

Үлэнит кинийхэхан баарар үчүгэй өрүттээх. Ол курдук, Валерий Иннокентьевич Нам сиригэр бэйэтин холлоондо дөорун көрсөн ыал буолбута, ово-ууруу төрөтөн, элбэх ово эбэтэ-энэтэ буолан билигин ныир-баачы олорллор. Төјүс сиен чааарар куолана дыз ишин сэргэхэстэр. Билигин да үлэллир тэрилтэтийгээр профком председателэ. Коллективын тутаахаа кинигээн таа- руулсан биригээдээх кини эзэрдэлиб. Кэргэниэн Александра Васильевналын уүн үйзэннинэр, овзоруу, сиэнэрээ күннэтэ үердээ, дольлуу турдуннаар. Улэлиир коллектива кини- лэринэн киен туттабыт.

«Былан» АО коллектива

(Төлөбүрдээх төрүүккэ бэчээтэнэр)

Миннигэстик ахаан!



Кээлэр 2012 сүл Хара Уу Драконун сылаа. Санаа дыылга Дракон сөбүүлүүр абыныгын астыыбыт. Уу Дракона буоларын биыныгынан балык арааыттан астыаахха сөл. Эт араас көрүнүн эмиэ умнуу- баппийт.

МИННИГЭС «МОНГОЧЧУКТЭР»

Састааба: кыра туустаахаа киыл балык — 250-400 г, эбэтэр ветчиннатан, беконтан онгуруухутун сөл. Биир баанкаа киыл икра, сибирийн овурсуу киергэгтэргэ. Сливочная крем-сыр — 300 г эбэтэр бэлэм изюмнаах творог, күөх лууц.

Киыл балыгы синнигэс, чараас гына биыныллар, балык үрдүгээр сыйыргытын эбэтэр творогу кыра нуу- осканан ортуутгар уурууллар. Балыгы мөнхөччүүк курдук суулаан баран, күөх луугунан баайан кэбийнэбэйт. Эрдээ луугу сымнаатын дин тымнын ууга сыйыттарыбыт. Онтон синнигэс гына быста- лыбыт. Мөнхөччүүктэр үрдүлэригээр киыл икра кутабыт. Күөх луугу эриэппе луугу үүннэрэн ылабыт.

АРААС ӨНГӨӨХ БЛИНЫ (РОЗА)

Састааба: блинын бунаарга 0,5 ыстакаан уүт, 1 уст. сымыыт, 0,5 чын. суда, 0,5 ыст. бурдук, мас ары- ята. Буспут сүбүүкүлэ, моркууп мисорубкаа ёриллэр. Бэлэм буспут блиныга сылаа ылабыт сүбүүкүлэнэ эбэтэр мор- куобу төгүрүччү чара- аас гына сыйыбыт. Ол кэнниттэн рулет курдук суулууут, 2 см үүннаахаа гына бысталыбыт, икки өнгөөх розалар бэлэм бу- лаллар.

ФАРШИРОВАННАЙ МИННИГЭС БИЭРЭС

САГА ДЫЛЛААБЫ САНДАЛЫ

Састааба: 4 уст. миннигэс биэрэс, 1 уст. эриэппе луук, 250-500 г фарш, 1 ыст. рис, туус, мэллиллибт би- эрэс, 1 уст. сымыыт.

Миннигэс биэрэстэри, араас көрүнэ ордук, хаппах курдук бынан ылабыт, ичин үчүгэйдик ыраастыыбыт. Бэлэм фаршка сымыыт, луук, туус, биэрэс кутабыт уонна үчүгэйдик булкуйан биэрэбэйт, кыратык буспут риши кутабыт. Бэлэм фар- шы биэрэсээ кутан, хаппахтаан баран, зубочистканан иккинчилгээн туттарыбыт уонна фольгаа суулаан баран дуухуопкаа 20 мүнүүтэ бунаран ылабыт.

СОННООХ БАЛЫК

Састааба: туустаахаа сельдь — 2 уст., буспут хортоп- опуй — 2 уст., сүбүүкүлэ — 2 уст., яблоко — 1 уст., эриэппе луук — 1 уст.

Туустаахаа балыгы угуууттан арааработыт, кыра гына бысталыбыт, хортоппуй теркалышыбыт, сүбүүкүлэнэ, яблоконы ыраастыыбыт, теркалышыбыт. Эриэппе луугу кып-кыра гына ынабыт. Хас слой аайы майонестыыбыт.

БАЛЫКТАН КЕБАБ

Састааба: 500 г сибирийн балык, 1 ост. нь үүт, 1 уст. килизэп, 1 ч. нь. сүөгэй, 1-2 уст. эриэппе луук, 1 уст. сымыыт, 1 ч. нь. лимонный сок, туус, мэллиллибт биэрэс.

1 уст. хаппых килизэп үүкээ сымнатаабыт. Сибирийн балык этин үнүүттэн туттарыбыт уонна икките мясо- сорбакалыбыт. Бэлэм фаршка сымыыт, сүөгэй, луук, лимон согун кутабыт, туттууут, биэрэстийб. Бэлэм фаршы учүгэйдик булкуйабыт. Холодильникка 30-40 мүнүүтэ туроруу түнзбүт. Ол кэнниттэн шампурга 10-12 см үүннаахаа бэлэм фаршытын халбааны курдук онгон баран, дуухуопкаа 250C 20 мүнүүтэ бунаран ылабыт. Манынк эт, куурусса фаршынан кебаб курдук суулууут, 2 см үүннаахаа симыннэхээг гына бынан баран күөхүүттэн туттарыбыт. Квадрат салынан кутабыт, суулууут сымыыт, иккинчилгээн туттарыбыт. Салынан күөхүүттэн туттарыбыт. Салынан күөхүүттэн туттарыбыт.

СЫМЫЫТТААХ РУЛЕТ

Састааба: эт фарша — 500 г, 2 уст. симкэй сымыыт, 3 буспут сымыыт, 1 ост. нь. сүөгэй, 1-2 уст. эриэппе луук, 1

долька чеснок, туус, биэрэс.

Эриэппэ луугу кыра мас арыытыгар соркуйданар. Фаршка симкэй сымыыты кутабыт, желтогүн эрэ, туустууут, биэрэстийб. Бэлэм фарши целлофан үрдүгээр тэнитэе уурабыт, халыга 1 см гына. 3 буспут сымыыты уурабыт. Целлофан көмөтүнэн рулет курдук суулаан танааработыт. Рулет бэлэм. Иттиллибт дуухуопкаа 180C 20 мүнүүтэ бунаран ылабыт. Бэлэм рулеты фольгаа суулаан баран, дуухуопкаа бунаран ылабыт.

КАЛЛЫ САЛААТ

Састааба: квадрат формалаах сыыр, 300 г буспут око- рочка этэ, 1 уст. улахан туустаахаа овурсуу, 1 уст. от күөвэ яблоко, 1 уст. эриэппэ луук, буспут моркуоп — 1 уст, укроп эбэтэр петрушка, 100 г шампиньон.

Окорочка этин кыра гына быныллар, туустаахаа овурсуну соломканан быныллар, яблоконы соломкаллы быныллар. Эриэппэ луугу шампиньону кытта кыра мас арыытыгар соркуйданар. Бэлэм кырбамыт салаа- тыы майонестыыбыт. Квадрат салынан бэлэм салааты кыра нууосканан кутабыт, суулууут сымыыт иккинчилгээн туттарыбыт. Квадрат салынан бэлэм салааты кыра нууосканан кутабыт, суулууут с

лайар эдэр, эрчимнээх ыччат Р.Е. Попов. Быйылтыгы сылга бу түмсүү улууска, нэхилиэккэ иккитэ конкурс ыттылар. 23 үнкүү бөлөвө 80-ча обону, ыгчтагы хабар үрдүк таңмынхаахтыг аастылар. Түмсүү номную анал кубоктаах, Нам ыгчтагыгар аата дуорайда. Биңиги вокалистарбыг, үнкүүнүттэрбиг, артыстырбыг, инсенировка-ларды дөвүүолларын бэйзийт «Энсияли-Records» студибыгт онгорон таһаарар. Бу студияны салайан илдээ сылдьар Саха республикатын күлтүртүүлүгүн түйгүн С.Ю. Акимбетов, республикаја тарбаха баттанар аранжировщиктартан биирдэстэрэ.

«Даадар» күлтүрнай кининг 2 штакта 3 үлээният баар. Ус-урган салайачылыштыгтар андардан - Кутукова Е.А., Слепцова А.И. уонна техулэнит - Новгородова О.А. үзүүлиллэр. Нэхилиэк кинниттэн төнө да ойуччу турдар, дьюн-сэргэни тумз тардар тустваах узэлэри ыыттар. Бу кининг «Коробейники» нуучча народнай ансаамбыла олохсуйан дарькантар. Салайачылыштыгтар - СР күлтүртүүлүгүн түйгүн О.А. Новгородова. Ансаамбыла оволуун-уруулун 15 кини сылдьар. Нэхилиэк, улус, республика таңымыгтар тахсан өрүү ыыттар, улуус күлтүртүүлүн сайдыгыгтар байзтиг смэй кылатын уурага. «Даадар» сыйньялан киннэ 2011 с. 18 тэрээнини онгордо, кыттына.

В 2011 г. проведена спартакиада среди трудовых коллективов МО «Ленский наслег» по 12 видам спорта в течение года. В спартакиаде приняли участие 8 объединенных команд трудовых коллективов с. Намцы. На проведение и организацию спартакиады израсходовано 100000 рублей. В спартакиаде приняли участие 887 работников разных специальностей. Футболисты нашего села приняли участие в чемпионате г. Якутска во 2 лиге, где из 41 команд заняли 12 место, что является успехом. В 2011 г. администрацией МО «Ленский наслег» во время летних каникул были проведены традиционные соревнования по мини-футболу «Турниры выходного дня» для занятыи школьников и молодежи села. За время проведения турнира приняли участие и были занятыи около 800 школьников и молодежи села. Также в течение года проведены соревнования по шашкам, шахматам, легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, по национальным видам спорта. В 2011 г. ветераны нашего села приняли участие в Намской футбольной лиге, где заняли 1 место. В открытом турнире памяти Е.П. Сидорова (Пеле) команда «ГиОС» заняла первое место, оставив позади команды «Спорт Якутии» (г.Якутск) и «Дыгын» (г. Покровск). В традиционном «Кроссе наций», прошедшем в нашем селе, приняли участие более 1500 участников. Самой большой проблемой является отсутствие собственного спортзала. Большие слова благодарности всем директорам школ за предоставление возможности провести спортивные мероприятия.

По итогам 2011 года проведены следующие работы:

• Проведена техническая паспортизация многоквартирных домов: всего 24 дома.

• Паспортизация уличного освещения по ул. Ленина протяженностью 1,227 м.

• Принято положение «Об учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположеннное на территории МО «Ленский наслег», всего выявлено 4 объекта, проводится работа по уточнению и дополнению информации.

• Осуществлена государственная регистрация по 3 объектам (старого здания ОВД), 9 септиков МКД, летнего водопровода (северная сторона).

• Приобретены для нужд населения детские площадки, всего 4 комплекта, которые будут переданы по договору на содержание.

• По итогам конкурса путем запроса котировок передано на содержание кладбище по ул.Салбанская.

• Проведен текущий ремонт здания гаража администрации,

поставлены окна из стеклопакета в здании администрации.

• Ведутся работы по приобретению в муниципальную собственность здания учебного корпуса НПК по адресу: ул. Студенческая д.13, здания «старой почты» по ул.Ленина, котельной Лесопункта, здания МБУ «ЦД им.А.Ф.Шестакова» и клуба «Дадар».

• На 01.01.2011 года всего частных домов 1230, МКД 210 домов, 1265 квартир из них муниципальные (без документов), без приватизации 57 квартир, составлены акты на 15 квартир, предоставлены ордера, разрешения на приватизацию, а также рассмотрено жилищной комиссии 68 заявлений от населения, из них заключено 12 договоров социального найма.

• Для содержания внутри поселковых дорог приобретен «Автогрейдер», а также автобус марки ГАЗ 32217 для ритуальных услуг.

• Разработана муниципальная целевая программа «Развитие землеустройства и учет объектов недвижимости на территории МО «Ленский наслег» на 2012-2016г.».

• Проведена гос. регистрация и принят на баланс МО «Ленский наслег» канализационные сети МКД общей протяженностью 733,85 п.м. на сумму 819712,43 рублей, канализационные сборники МКД на сумму 10 831 801, летний водопровод общей протяженностью 9530,43 п.м. на сумму 8 983253,30 рублей.

Общая площадь с. Намцы составляет 1525 га. Освоено 579,41 га. Из них: образовательными учреждениями 18,68 га, многоквартирными домами 4,84 га, магазинами 3,96 га, дачными участками 7,5 га, огородами 0,46 га, гаражными постройками 0,33 га, транспортными предприятиями 10,1 га, строительными предприятиями 9,35 га, предприятиями связи 0,57 га, промышленными объектами 1,06 га, под прочие предприятия, организации 161,76 га, земли общего пользования 59,8 га, под лесами в поселениях 301 га. Прочие земли поселений 606,1 га.

За 2011 год проведена работа: Оформлены землеустроительные дела и кадастровые паспорта на земельные участки (30 участков) под МКД по улицам Ленина и Октябрьская

Оформлены землеустроительные дела, кадастровые паспорта и технические паспорта на улицы: Октябрьская, Чернышевского, Ст. Платонова, И.Винокурова.

2 июня провели аукцион по продаже заключения договора купли-продажи земельных участков под ЛПХ (приусадебный участок) на территории МО «Ленский наслег», всего выставлено на аукцион 14 земельных участков, поступило 12 заявок на участие в аукционе по 7 земельным участкам.

На оставшиеся 7 участков объявлен повторный аукцион. Информация о повторном аукционе опубликована в газете «Энсияли» от 15.06.2011г. По результатам повторного аукциона из 7 земельных участков заключены договора купли-продажи на 5 земельных участков.

07.12.2011г. проведен аукцион по продаже, заключению договоров купли-продажи земельных участков под ЛПХ (приусадебный участок) на территории МО «Ленский наслег», всего выставлено на аукцион 16 земельных участков, поступило 14 заявок на участие в аукционе по 10 земельным участкам.

В октябре 2011г. проведена муниципальная проверка земельных участков в квартале Издээр, выявлено 68 пустующих участков. Данные переданы в Центральный отдел управления Росреестра по РС (Я) в Намском улусе.

Упорядочен квартал «Север-2», составлена карта данного квартала. Начата работа по электрификации квартала «Север-2».

Выезды на участки для установления границ и определения места нахождения земельных участков.

За период с момента создания до конца 2011 года предприятие

МУП «СФЕРА» выполняла следующие виды работ:

Перевозка пассажиров по внутреннему маршруту села Намцы, выполняется 4 рейса, в день перевезено 36 000 пассажиров. Протяженность маршрута 7 километров. Тариф по перевозке пассажиров составляет 10 рублей для взрослых и 5 рублей для детей. За прошедший период получено 100 000 рублей субсидии, что не покрыло затраты по содержанию маршрута. На следующий год необходимо увеличение размера субсидии.

Проведены ремонтные работы на улицах И.Захарова, Ленская, Чээр, Юбилейная, 30 лет Победы, Рыкунова, Таллан Бурэ. Общая протяженность, которых составляет 20 км.

Участвовали в тушении лесных пожаров, где задействовали 2 единиц техники.

Были произведены земляные работы по укреплению дамб с. Намцы. Ведется работа по содержанию свалки и кладбища. Регулярно производится работа по вывозу мусора от предприятий и магазинов с. Намцы по договорам. Производятся работы по содержанию внутрипоселковых дорог в осенне-зимний период.

По итогам 11 месяцев (январь 2010 – ноябрь 2011 г.) было оказано услуг бани на общую сумму 1 502 000 (один миллион пятьсот две тысячи) рублей. Израсходовано 1 753 136 (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи сто тридцать шесть) рублей, в том числе на зарплату 470 050 рублей, на содержание бани 295 500 рублей, на водоснабжение 395 000 рублей. За 11 месяцев 2011 г. услугами бани по специальной цене воспользовались: ветераны ВОВ и тылы – 780 раз; инвалиды – 800 раз; пожилые (декада в октябре) – 200 раз; многодетные матери – 40 раз; ветераны труда – 100 раз.

Сумма недополученных средств составила 100 500 (сто тысяч пятьсот рублей). В 2012 г. мы планируем ввести еще одну категорию граждан, пользующихся услугами бани по специальной цене – почетные граждане с. Намцы.

Если в 2009 г. услугами бани пользовались 1200 человек в неделю, то на 2012 г. увеличении этого показателя до 2400 человек в месяц, то есть в 2 раза. 17 декабря 2011 года мы открыли мини-прачечную, что в будущем увеличит объем выручки предприятия и обеспечит его финансовое оздоровление. Открытие парикмахерской планируем в январе 2012 г. Из бюджета МО «Ленский наслег» на содержание и ремонт бани выделено 1 628 000 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч рублей), в 2011 году – 400 000 рублей.

На ремонтно-восстановительные работы 2011 года были запланированы следующие мероприятия: замена канализационной трубы; устройство кровли; евроотделка потолков, стен помещений, установка кафеля; замена обшивки парильных комнат (осина); замена кабин раздевалки; переделка фойе; установка стиральных машин. Однако выделенных и заменных средств, стройматериалов не хватило на устройство кровли. Всего на ремонтно-восстановительные работы было потрачено 921 661 (девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль. На сегодняшний день долг предприятия по ремонтным работам составляет 115 000 (сто пятнадцать тысяч рублей), остаток заемных средств 328 000 (триста двадцать восемь тысяч) рублей.

Также в счет собственных средств планируем провести: замену окон фойе (24 000 рублей); монтаж палисадника (30 000 рублей); выкладку тротуарных плит 50 м² (35 000 рублей); замену внутренних и наружных дверей (38 000 рублей).

Таким образом, сумма средств из бюджета МО «Ленский наслег» составит 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, сумма собственных вложенных средств составляет 127 000 (сто двадцать семь тысяч) рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ!!!

ЦЕНТР ДОСУГА имени А.Ф. ШЕСТАКОВА всех ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим Новым годом и ПРИГЛАШАЕТ на НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ!!!

31 декабря ровно в 20:00 часов начнется Новогоднее представление «Дъол хартыната». Под звон новогодние поздравления, оригинальные номера, лучшие песни и танцы! Именно в этот день у нас в гостях – символ года – Чёрный водяной Дракон! Удивительный бал маскарадов, неожиданные сюрпризы, веселые игры, порадуют уникальные призы. Вход: 100 руб.

В ночь на 1 января 2011 г. в 01:00 часов – новогодний ФЕЙЕРВЕРК на площади имени Ленина.

С 00:01 ч 1 января 2012 г. – Новогодняя зажигательная дискотека. Вход: 200 руб.

1 января 20.00 ч. Новогодний вечер «Мания ночи». Вас ждут веселые конкурсы, игры и незабываемая дискотека. Вход: 200 руб.

2 января 20.00 ч – Вечер ностальжи с победителем конкурса «Этигэн хомус-2006», обладателем номинации «Лучшая авторская композиция» республиканского конкурса «Маэстро-2011», автором многих песен, мелодистом Василием Слепцовым. Вход: 250 руб.

3 января 11.00 ч. – Утренник «Однажды под Новый год...» Вход: 50 руб.

3 января 20.00 ч. – Новогодний вечер «Кизнэлилк» с участием телеведущей Мото-Кую – «Мисс Кизнэлилк» с молодежным сбором «ЗОЖигаем вместе». Вас ждут яркие знакомства, массовые игры, мастер-класс, увлекательные конкурсы и зажигательная дискотека! Вход: 250 ч.

6 января 20.00 ч. – «Сахалыны шоу - дискотека» с участием певца якутской эстрады Иннокентия Васильева – Лэгэнтэй. Вход: 250 руб.

7 января 11.00 ч. – «Рождественская история» – Благотворительный утренник с участием народного ансамбля «Коробейники» Вход: Улыбка и прекрасное настроение!

7 января 20.00 ч. – Вечер ностальжи «Дъоллоох Оронуостуба бэлээр» с Афанасием Татариновым. Вход: 200 руб.

13 января 19.00 ч. – Танха киэнэтэ. Обряд очищения, массовые игры, гадание, предсказание на будущее. Вход: 200 руб.

14 января 20.00 ч. Старый Новый год. Повтор новогоднего представления. Дискотека. Вход: 200 руб.

Все грустное забудьте!

Приходите, веселитесь, отдыхните, друзей своих захватите!

Приходите, встретим Новый год – год Дракона вместе!!!

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О повышении пожарной безопасности в период проведения новогодних праздничных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. «О пожарной безопасности» №69-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, во исполнение Распоряжения Главы улуса №1732-р от 28.11.2011г. «О повышении пожарной безопасности в период проведения новогодних праздничных мероприятий», в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории МО «Ленский наслег»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Гл. специалисту по делопроизводству и кадрам:

- Подготовить приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в период проведения новогодних мероприятий;

- Провести дополнительные противопожарные инструктажи охранников;

- Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в праздничные и выходные дни.

2. Руководителям организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, торговым предприятиям, реализующим пиротехнические изделия, находящимся на территории МО «Ленский наслег»:

- запретить применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения согласно п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009г. №1052 «Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»;

</div

ҮКҮРЭХ ТЫЛЛАР

Истинник сансыр күндү киңибитин, тапталлаах абастьын, истин энээбитин, Россия уонна Саха республикатын утуеллэх үлэхитин, ул жетерланын **ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ** 65 сааскын туулбут кэрэ-бэлиэ күнгүнэн эвэрдэлийбит!



Биңиги туспутугар ахсаа-бат кынамнын, утүе сүбэн ийн барда маҳтал тылбытын тиэрдэбйт. Ойолорун, сизнээрин итий таптал-ларынан угуттанан ессе да уүннүк дъоллоохтук олорор баарабыт.

Эвэрдэни кытари көргөнин, ойолорун, кийиттэрин, күтүйттэрин, сизнээрин

Күн күбэй ийбэтийн, тапталлаах эбээбитин, ССРС кинематографиятын туйгунун, Саха сирин кинэтин ветеранын, ул жетерланын **ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА** «Маймаа нэнилиэгин Ытык киңитэ» аат инэриллибитетинэн, Саха сирингэр бастаки кине көстүбүт 100 салынан, «Төрөөбүт дойдум — Энсиили» фотоконкурса бастакы миэстэн ылбыккынан, олоон аргына, «Нам улууун Ытык киңитэ» **СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧЫН** 65 сааскытын туулбуккутунан итиитик-истинник эвэрдэлийбит!



Баарабыт күндү дъоммутугар чигиэн-чэбдик доруобуйаны, олохко актыбынай позицияыт, нэнилиэк культурнай-маассабай үлтэгтэр инники күөнгөн сыйлдарыт биңигини үердэй. Бу тэтими ынтыктыбакка өр сыйларга эдэрдии эрчимгит уураабыткан, дъол-согру тохсодуун!

Дьюкуускайтан, Хатырыктан, Маймааттан ойолоргут, сизнээрлит

Убаастыыр таайбытын **ЕГОР РОМАНОВИЧ ЛЕОНТЬЕВЫ** улуус Ытык киңитэ буолбуккунан, кэлэн ийр Сана дылынан эвэрдэлийбит! Баарабыт чигиэн-чэбдик доруобуйаны, унун дъоллоо олобу!

Э/к Кудриннар, Олесовтар

Убаастыыллаах **АННА ИННОКЕНТЬЕВНА ХАРИТОНОВА**:

Эйизхэ махтанан турал, утүе субастаах үлэн сыйналанан үрдүк наацааданан - «Российской Федерации государственный страхование үтүөллэх үлэхитэ» знатынан бэлиэтэммиккинэн, кэлэн ийр Сана дылынан итиитик-истинник эвэрдэлийбит!

Баарабыт кыттаанах доруобуйаны, тус олохкор дъолу-соргуну, кэлэр сыл Эн түбүктээх үлэвэр ессе үрдүк сийтийилэрэй аялалын.

Махталы, эвэрдэни кытта Яковлевтар дыз көргөттэрэ, Партизан нэнилиэгэ

Нам селотугар олорор күндүтүк сансыр санаасытын **ГОТОВЦЕВА ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА** 80 сааын томточчу туулар күнүнэн итиитик-истинник эвэрдэлийбит!

Эн ово тунгуй сааын, төхө да уодаыннаах улуу сэрии, сут-кураан сыйларын содулларыгар оюустардар, кырмычын олох кынбалытын туоралан, илинг эрчиминэн, күүстээх санааынан олох араас очурдарын олохкор көрүстэргин да, күн бүгүнгүгээр дизри сүүтүүгүй уйарынан, сүрэйнгэтийнэн олорон кэлбүт олоххун олус дын киэн тутта,

уэр саныбыт. Эн сааын тухары биир идэни — повар үзэтийн талан үзлээн, төхөлөөх элбэх орону-дьону миннэгэс, тотоойу айылыгынан аялптын буолуу. Поварынан үзлээбит унун сыйлар усталаарыгар биир сэмнүү-сүнханы истибээж, өрүү маҳталга сыйлдыбытын, Эн дуунаан ырааын, дьонгно-сэргээ, дэвж көргөттэргэр, аймак-била дьонгтор утүе саныанын, кынамнын ичин сүүтэхтээх бэйэбйт сүгүүрүэ маҳтанабыт. Биңиги убайбытынаа Готовцев Василий Николаевичин 40-тан тахса сый эйз-дэмнээхтик олорон, үзлээн бастынга ыал аатырыфт, сүрххит сыйлааын, дуунаыт изийитин кысыктыгараанаан үрэхтээх үзлэйт оңгордугут. Олох дьолун ситери билэн, кырдвар сааска сыйлама сыйтаах, сыйрдых, ыраас санаа дыз туттан көнөн кириккитинэн үрэ-долгуйя эвэрдэлийбит! Баарабыт Эйиэх чугас дьонун сыйласа саныаннарын кынат гынан, ыра санааларын ымыы гынан унун олохоноргор, санааң саптавырыткан, ылары ыалласпастын, сэнээн эстийбэн дын санахын сэмэйдик алгыбыт, ураанхайдын урыйдуудуу!

Махтал тыллары анаатыбыт Тубэттен Куличкинар, Куприяновтар, Филипповтар, Намтан, Нерюнгриттан Куприяновтар, куораттан Пополовар

Күндү Нам улууун потребительской кооперацый, үлэ, тыыл ветераннарын, энгини кэлэн ийр сарылаах Сана дылынан эвэрдэлийбит!

Эйиэх уонна чугас дьоннугутар кытаанах доруобуйаны, бары дьолу-саргыны, этэнгэ буулуну. Энгигини кытта сыйрдых санаа, өрүү, дьол эрэ дьүрэлэстин, олохутугар барыта этэнгэ буулун дын баарабыт бастынан, алгыспыт утуетун тиэрдэбйт.

Эвэрдэни кытта Нам райпотун ветераннарын түмсүүтэй

Убаастыыллаах **ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ПЕСТРИКОВАНЫ**, Саха республикатын үрэйириитин туйгунун, Нам педагогический колледжин ветеранын, 60 сааын туулбут үерүүллэх күнүнэн ис сүрхпиттэн эвэрдэлийбит!

Полина Васильевна, Эн талтын идэвэр бэрийнгүйн көрдөрөн өр сыйлар усталаарыгар бухгалтерынан, кынамныгын барытын ууран, үлэлээн кэлбитет, колледж материалын, технический базата сайдарыгар угус сыйраын бээрбүтгүү. Эйиэх чигиэн-чэбдик доруобуйаны, дыз көргөннин кытта дьолу-саргыны баарабыт! Кырдыхын кыттыспатын, ылары ыалласпастын, баа санаан барыта тууллун!

Эвэрдэни кытта педколледж үлэхниттэрин коллектива

КПК «АартыкЭкспрессКредит» поздравляет всех жителей нашего улуса с предстоящими новогодними праздниками и проводит ежегодную акцию с 1 декабря 2011 г. по 31 января 2012 г. «**Новый год-2012**».

Снижение процентных ставок по займам!!!

Необходимые документы:

- копия паспорта
- 2 НДФЛ справка с места работы
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров или копия договора оказания услуг.

Принимаем вклады от населения.

Мы ждем Вас по адресу: с. Намцы, ул. Чернышевского, 11 (торговый центр «ЮТ», 2-й этаж), конт. тел. 43-0-86

Салгынта. Иниин 159-160 нүүмэргэ көр.

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ МБУ «ЦЕНТР ДОСУГА «ТҮҮЛГЭ» МО «ХАМАГАТТИНСКИЙ НАСЛЕГ»

с 6 января 2011 г. по 28 января 2012 г.

6 января 2012 г. (Пятница). Начало с 19 ч.

Традиционный повтор новогоднего настроения и представления «Шамаханская царица и баллада о трех богатырях».

* Дискотека «FM-Хамагатта»

* КАФЕ «Экспресс-Хамагатта»

Вход — 250 руб.

Toхсунь 7 күнэ 2012 с. (суббота). Сафаланар — 19 ч.

* Ороооспогоою көрсүүү

* «СЫЛЛАР ААСТЫЛАР...» шоу концерт-ностальжи

* КАФЕ «Экспресс-Хамагатта»

Кирии — 150 солж.

8 января 2012 г. (воскресенье). Начало с 20 ч.

Новый проект Нового года!

* «Тосты, танцы, море эмоций». Будьте дорогими гостями нашего кафе. У нас шампанское, танцы, развлекательная программа только для Вас! (малый зал).

Вход — 150 руб.

* Дискотека «Ночь после рождества» (танцевальный зал).

Вход — 200 руб.

11 января 2012 г. (среда). Начало с 16 ч.

Бал-маскарад для ветеранов села.

Пускай плохое и неудачи

Год уходящий заберет,

Навстречу счастью и успехам

Давайте двигаться вперед!

Toхсунь 14 күнэ 2012 с. (суббота). Сафаланар — 19 ч.

«Олохут манык дыкти

Эйиэх уонна миэхэ...»

Сана сыл, Сана дыл дорвоонун туойар концерт (биригээ төрөөбүттэй, аймахтар, дыз көргөттэй).

* «Ахтылбан» үнкүү алыштаах киэнээ

* КАФЕ «Экспресс-Хамагатта»

Кирии — 150 солж.

21 января 2012 г. (суббота). Начало с 21 ч.

Как радуги цветная выюга,

Тебя пусть счастье окружит!

Удача верная подруга

Везеня пусть наворожит!

* Традиционный вечер «Процай, Елка!»

Перелистывая страницы новогодних вечеров...

* КАФЕ «У елочки»

Вход — 200 руб.

27 января 2012 г. (пятница). Начало с 18 ч.

Корпоративный вечер «Голубой огонек» для участников новогодних мероприятий.

28 января 2012 г. (суббота). Начало с 21 ч.

Дискотека «Посленовогодние встречи».

Вход — 150 руб.

Ким сыйлдыбыатах Хамагаттаа,

Ол биш кэрэттэн маттаа!

(А. Дунаев)

P.S. КҮНДҮ ҮАЛДЫТТАРЫТ, КӨРӨӨЧЧҮЛЭРБИТ! ХАМАГАТТА САНА ДЫЛЛАБАҮСИ КИЭНЭЛЭРИН СЭРГИИР БИИР ДОЙДУЛАХТАРЫТ!

Сана дылы кэлихэстээх түгээнин күчтээ,

Сана дыл амтанаан чилэстээ,

Хамагатта нахишиээр,

«Түнгэгэ» санындалаан кинигээр

Тула дыон чөрүүлээх

Күчүүнээ олохор

Кэрэнси кэрэхсий,

Дуюнуй, санындана

Кэлэргитин кэтэнэбйт!

Бары утго санаалары кытта Хамагаттаа

нэнилиэгин «Түнгэгэ» СК коллектива

Информация читателю

В НАМЦАХ ОТКРЫВАЕТСЯ «ЕДИНОЕ ОКНО»

В целях повышения качества и доступности предоставляемых государственных и муниципальных услуг Многофункциональный центр Республики Саха (Якутия) открывает все больше точек приема граждан. Так, уже работают мобильные офисы в пригородах Якутска, функционирует обособленное структурное подразделение по Норейбинскому району, в Среднекольмском районе открыты автоматизированные удаленные рабочие места, в ближайшее время такие рабочие места начнут работу в Намском районе.

До 2015 года «единые окна» МФЦ будут открыты по всей республике. Для размещения автоматизированного удаленного рабочего места в Намцах проведена реконструкция помещения первого этажа здания администрации МО «Намский улус» площадью 80 квадратных метров. В оформлении помещения использованы элементы дизайна столичного центра. Среда формируется с учетом максимального удобства и комфорта для заявителя. Это одно из важнейших требований, установленных федеральным законодательством к организациям, осуществляющим реализацию принципа «единого окна». А еще — строгая регламентация предоставления услуг, которая предполагает сокращение временных и финансовых затрат.

